☐

Poloniera

Poloniera[1] (*język polski*, *polszczyzna*) Polonian batez ere mintzatzen den eslaviar hizkuntza da. Latindar alfabetoaz idazten da, digrafoak eta bestelako zeinu diakritiko ugariz. Nagusiki Polonian hitz egiten bada ere, emigrazioa dela-eta, herrialdeotan ere hizkuntza-komunitate esanguratsuak daude: Alemanian, Argentinan, Australian, Austrian, Belgikan, Brasilen, Kanadan, Txilen, Txekiar Errepublikan, Eslovakian, Espainian, AEBetan, Frantzian, Grezian, Hungarian, Irlandan, Israelen, Kazakhstanen, Letonian, Mexikon, Herbehereetan, Erresuma Batuan, Hegoafrikan, Errumanian, Errusian, Suedian eta Uruguain[erreferentzia behar].

Halaber, Bigarren Mundu Gerraren ostean Sobietar Batasunak bere egindako lurraldeetan, polonierazko jatorrizko hizkuntza-komunitateak mantentzen dira, hots, Bielorrusian, Lituanian eta Ukrainan.

Eduki-taula

Estatus ofiziala

Alfabetoa

Hiztegi laburra
  - Izenak
  - Zenbakiak
  - Pertsona-izenordainak
  - Asteko egunak

Ikus, gainera

Erreferentziak

Kanpo estekak

Estatus ofiziala

Poloniera Poloniako hizkuntza ofiziala da, baita Lituaniako Vilniusko konderrikoa ere.

Alfabetoa

Poloniar alfabetoak 32 karaktere ditu: horietatik, 9 bokalak dira eta beste 23ak, kontsonanteak.

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P R S Ś T U W Y Z Ź Ż
a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż

Hala ere, beste hizkuntzetatik hartutako letrak daude, baina ez dira oso erabiliak.

Q V X - q v x

Ą eta Ę sudurkariak dira, hurrenez hurren, frantsesezko *bon* eta *bain* hitzetako bokalak

C euskal *tz* bezalakoa da

Ć letra eta CZ digrafoa euskal *tx*-aren antzekoak dira, baita CI ere, bokalen aurrean

CH gipuzkerazko *j* da, *jakin* aditzean

H behenafarrerazkoa da, *hor* aditzondoan

J erdikontsonantea da, *iaio* adjektiboko *i*-en gisakoa, edo lapurterazko *joan* aditzeko jota

Ł *w*-aren antzekoa da (*kiwi* hitzean), edo *higuingarri* adjektiboko *u* bokala

Ń edo NI (bokalen aurrean) euskal *ñ*-a bezalakoa da

Poloniera

język polski — polszczyzna



eta



Datu orokorrak

Lurralde eremua	Polonia (38 milioi); hiztunak ondoko herrietan ere bai: AEB, Lituania, Bielorrusia, Ukraina, Frantzia, Alemania, Israel, Argentina, etab.
Hiztunak	50 milioitik gora
Rankinga	*23. hizkuntza mintzatuena*
Ofizialtasuna	Polonia, Europar Batasuna
Araugilea	Polonieraren Hizkuntza-Kontseilua

Hizkuntza familia

hizkuntza nostratikoak
Hizkuntza euroasiarrak
Indoeuropar hizkuntzak
Balto-Slavic languages (en)
Eslaviar hizkuntzak
West Slavic languages (en)
Lechitic languages (en)

Informazio filologikoa

Hizkuntza-tipologia	subjektua aditza objektua, free-order language (en) eta

	hizkuntza azentuala
Genero gramatikalak	masculine personal (en), masculine animate non-personal (en), masculine inanimate (en), genero femenino, neutro eta not masculine personal (en)
Kasu gramatikalak	nominatibo, genitibo, datibo, akusatibo, instrumental, lokatibo eta Bokatibo
Alfabetoa	latindar alfabetoa
Aurrekaria	Middle Polish (en)
	Hizkuntza kodeak
ISO 639-1	`pl`
ISO 639-2	`pol`
ISO 639-3	`pol`
Ethnologue	`pol (http://www.ethnologue.com/language/pol)`
Glottolog	`poli1260 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/poli1260)`
Wikipedia	`pl (https://pl.wikipedia.org)`

Ó *u* bokala bezalakoa da

Ś letra eta SZ digrafoa euskal ixaren parekoak dira

W frantses zein ingeles *v*-a bezalakoa da, *virus* hitzean

Y *i*-aren antzekoa da, baina mihia atzean kokatuta

Z zubererazko *deusik* hitzeko esea bezala ahoskatzen da, edo frantsesezko zein ingelesezko bokal arteko eseak bezala, *rose* eta *zoo* hitzetan

Ź, Ż letrak eta RZ digrafoa Lekeitioko azpieuskalkiko jota bezalakoak dira (*jakin* aditzean), edo frantsesezkoa zein katalanezkoa (*j'ai*, *Jordi*)

Hiztegi laburra

Laburduren esanahiak:

- m: maskulino
- f: femenino
- n: neutro

Izenak

- dzień (m): egun
- książka (f): liburu
- łóżko (n): ohe
- imię (n): izen
- godzina (f): ordu
- mysz (f): sagu
- ulica (f): kale
- mleko (n): esne
- pociąg (m): tren
- dom (m): etxe
- przyjaciel (m): lagun
- numer (m): zenbaki
- krzesło (n): aulki

Zenbakiak

- zero: zero
- jeden: bat
- dwa: bi
- trzy: hiru
- cztery: lau
- pięć: bost
- sześć: sei
- siedem: zazpi
- osiem: zortzi
- dziewięć: bederatzi
- dziesięć: hamar
- jedenaście: hamaika
- dwanaście: hamabi
- trzynaście: hamairu
- czternaście: hamalau
- piętnaście: hamabost
- szesnaście: hamasei
- siedemnaście: hamazazpi
- osiemnaście: hemezortzi
- dziewiętnaście: hemeretzi
- dwadzieścia: hogei
- trzydzieści: hogeita hamar

- czterdzieści: berrogei
- pięćdziesiąt: berrogeita hamar
- sześćdziesiąt: hirurogei
- siedemdziesiąt: hirurogeita hamar
- osiemdziesiąt: laurogei
- dziewięćdziesiąt: laurogeita hamar
- sto: ehun
- dwieście: berrehun
- trzysta: hirurehun
- czterysta: laurehun
- pięćset: bostehun
- sześćset: seiehun
- siedemset: bederatziehun
- osiemset: zortziehun
- dziewięćset: bederatziehun

Pertsona-izenordainak

- ja: ni
- ty: hi
- on: hura (m)
- ona: hura (f)
- ono: hura (n)
- my: gu
- wy: zuek
- oni: haiek (m)
- one: haiek (izen femeninoak, neutroak eta maskulino inpertsonalak)

Asteko egunak

- poniedziałek (m): astelehen
- wtorek (m): astearte
- środa (f): asteazken
- czwartek (m): ostegun
- piątek (m): ostiral
- sobota (f): larunbat
- niedziela (f): igande

Ikus, gainera

- Polonierazko literatura

Erreferentziak

1. ↑ Euskaltzaindia. *38. araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0038.pdf).

Kanpo estekak

Hizkuntza honek bere Wikipedia du: Bisita ezazu.

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q809 · Multimedia: Polish language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Polish_language) **Identifikadoreak** · BNE: XX533000 (http://datos.bne.es/resource/XX533000) · BNF: 11946267z (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946267z) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11946267z) · GND: 4120314-8 (https://d-nb.info/gnd/4120314-8) · LCCN: sh85104296 (https://id.loc.gov/authorities/sh85104296) · NDL: 00569134 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00569134) · AAT: 300389109 (https://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300389109) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Polish-language)

Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak

Alemana · Bulgariera · Daniera · Errumaniera · Eslovakiera · Esloveniera · Estoniera · Finlandiera · Frantsesa · Gaelera · Gaztelania · Greziera · Hungariera · Ingelesa · Italiera · Letoniera · Lituaniera · Maltera · Nederlandera · Poloniera · Portugesa · Suediera · Txekiera

Eslaviar hizkuntzak

Mendebaldekoak	Behe sorabiera • Eslovakiera • *Eslovintziera* • Goi sorabiera • Kaxubiera • *Knaaniera* • *Polabera* • Poloniera • *Pomeraniera* • Silesiera • Txekiera
Ekialdekoak	Bielorrusiera • *Antzinako ekialdeko eslaviera* • Errusiera • Ruteniera • *Ruthenera* • Ukrainera
Hegoaldekoak	Bulgariera • Antzinako eliza-eslaviera • Esloveniera • Mazedoniera • Serbokroaziera (bosniera, kroaziera, montenegroera, serbiera)

Letra etzanez: hizkuntza hilak. Parentesi artean: parentesiaren ezkerrean dagoen hizkuntzaren dialektoak.

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Poloniera&oldid=7209119"(e)tik eskuratuta

To ar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Vepsän kel’
- Português
- Afrikaans
- Žemaitėška
- ދިވެހިބަސް
- Հայերեն
- Magyar
- தமிழ்
- Taqbaylit

- Nāhuatl
- ქართული
- Võro
- Dolnoserbski
- Eesti
- Seeltersk
- Tagalog
- Српски / srpski
- Fiji Hindi
- Kaszëbsczi
- Тыва дыл
- Bosanski
- Volapük
- Kernowek
- Hrvatski
- Slovenčina
- Ilokano
- Kalaallisut
- Ελληνικά
- Македонски
- Ido
- Ænglisc
- Svenska
- አማርኛ
- Ирон
- Íslenska
- Boarisch
- Norfuk / Pitkern
- Саха тыла
- Български
- 客家語/Hak-kâ-ngî
- Sicilianu
- ܐܪܡܝܐ
- Papiamentu
- Eʋegbe
- Arpetan
- Аԥсшәа
- Interlingua
- 粵語
- Удмурт
- বাংলা
- მარგალური
- Українська
- Norsk nynorsk
- Qırımtatarca
- Emiliàn e rumagnòl
- Occitan
- Lingua Franca Nova
- Aragonés
- کوردی
- Монгол
- Napulitano
- Italiano
- Dorerin Naoero
- Башҡортса
- Runa Simi

- मराठी
- Māori
- Plattdüütsch
- Qaraqalpaqsha
- ייִדיש
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Татарча/tatarça
- Bân-lâm-gú
- Русиньскый
- ئۇيغۇرچە / Uyghurche
- Lumbaart
- Nedersaksies
- Коми
- Simple English
- Bahasa Melayu
- Gaeilge
- ភាសាខ្មែរ
- Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Polski
- Zeêuws
- Limburgs
- Français
- བོད་ཡིག
- Cymraeg
- Norsk bokmål
- Suomi
- Kabɩyɛ
- Scots
- Чӑвашла
- Davvisámegiella
- Yorùbá
- मैथिली
- Cebuano
- עברית
- Nordfriisk
- Kiswahili
- Tetun
- 日本語
- Azərbaycanca
- Avañe'ẽ
- Kurdî
- Asturianu
- مصرى
- Лезги
- Latviešu
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- Русский
- English
- हिन्दी
- Alemannisch
- Malti
- नेपाल भाषा
- West-Vlams
- Čeština

- Türkçe
- Corsu
- Мокшень
- Picard
- Jawa
- العربية
- Gaelg
- Vèneto
- Кыргызча
- Беларуская (тарашкевіца)
- Català
- تۆرکجه
- Gàidhlig
- Беларуская
- Тоҷикӣ
- فارسی
- Akan
- Latina
- Gagana Samoa
- Piemontèis
- Hornjoserbsce
- ਪੰਜਾਬੀ
- Winaray
- Олык марий
- Føroyskt
- Dansk
- Қазақша
- Shqip
- Нохчийн
- Malagasy
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Bahasa Indonesia
- Zazaki
- Nederlands
- Română
- Tiếng Việt
- Brezhoneg
- Español
- IsiZulu
- Эрзянь
- ไทย
- Lëtzebuergesch
- Ślůnski
- Patois
- भोजपुरी
- Deutsch
- Lietuvių
- پنجابی
- Ladino
- Къарачай-малкъар
- Walon
- Ligure
- മലയാളം
- Sardu

- اردو
- Буряад
- Frysk
- Tok Pisin
- Slovenščina
- Esperanto
- Galego
- 한국어
- 中文
- 吴语

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 27 azaroa 2019, 10:20.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.